

Khomphiutha ke motšhini o o dirang ka tshedimosetso.


E ke mefuta e le mene ya dikhomphiutha:

Lepothopo (1)

Dsekethopo (2)

Sematefounu (3)


Thabolete (4)



O bogela tshedimose tso mo sekirining (5).

O tlanya tshedimose tso mo khiibotong (6).

O dirisa mmaoso (7) go go supetsa mo sekirining.



O sutisa mmaoso fa o ntse o bogela sekirini.

O tlhopha tshedimosetso mo sekirining le go gatelela le go tobetsa mmaoso ka monwana.



Dikhomphiutha tsa lepothopo di na le thatšephele (8) mo boemong ba mmaoso.

Sutisa monwana go ralala thatšephele.


O gatelela go le gonnye go tobetsa mo tshedimosetsong.



Lebelela khiiboto le go batla dikonopo tsa:


1. ditlhaka
2. dipalo
3. matshwaopuiso

Dikonopo tse, di go thusa go tlanya tshedimose tso mo khomphiutheng.



Lebelela khiiboto mo sematefouning se.

Mo sekerining sa sematefounu, o ka tlanya ka menwana ya gago ya kgonojwe.



Dikhomphiutha tse dingwe di na le sekirini se se amiwang (10). Sekao, dithabolete le sematefounu.

O dirisa monwana le wa kgonojwe go dira ka tshedimosetso mo sekirining se se amiwang.



Fa o sutisa monwana wa gago le kgonojwe ka phatlalatso, setshwantsho se nna segolo.


Fa monwana wa gago le kgonojwe di boela go kopana, setshwantsho se a nyenyefala.



Re dirisa dikhomphiutha fa re dira le go ithuta.

Re dirisa dikhomphiutha go tlhaeletsana.

Re dirisa dikhomphiutha go ithuta le boithabiso.



Leina le lengwe la khomphiutha ke sediriswa.

Ke sediriswa sefe se balelapa la gago ba se dirisang, go dira ditirwana dife?



—Dipotso



1. Kopolola setshwantsho mme o se kwale maina:
 - a. khiiboto
 - b. mmaoso
 - c. sekirini
2. O dirisa karolo nngwe le nngwe, jang:
 - a. mmaoso?
 - b. khiiboto?
 - c. sekirini?



Buka e, ke nngwe ya metseletsele ya dibuka tse nne tse di tthagisang dintlha ka thekonoloji ya khomphiutha.

Bukakanelo e tthametswe porojeke ya didiriswa tsa go buisa ya Zenex Ulwazi Lwethu ya 2021.